

BOSNA I HERCEGOVINA
Konkurenčijsko vijeće



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Конкуренцијси савјет

M I Š L J E N J E

**po Zahtjevu veterinarskih ambulanti sa teritorija gradova Banja Luke i Gradiške i opština
Prnjavor, Čelinac i Kneževi**

Sarajevo,
juli, 2019. godine



Broj: 01-26-7-009-2/19
Sarajevo, 11.7.2019. godine

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka (f) Zakona o konkurenцији („Službeni glasnik BiH“, broj 48/05, 76/07 i 80/09), a po Zahtjevu za davanje Mišljenja veterinarskih ambulanti „Mim Coop“ d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića 44 a, 78000 Banja Luka, „Bl vet“ Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 173, 78000 Banja Luka, „Vet Medik“ Banja Luka, Meše Selimovića 8, 78000 Banja Luka, „Vet Health“ Banja Luka, Branka Popovića 186, 78000 Banja Luka, „Loko vet“ Banja Luka, Slobodana Kusturića 10, 78000 Banja Luka, „TRGOVET“ d.o.o. Gradiška, Dubrave 79, 78411 Dubrave, Gradiška, Veterinarska ambulanta sa apotekom Stojčić, Vida Nježića bb, 78430 Prnjavor, „Big-vet“ d.o.o., Branka Čopića 2, 78430 Prnjavor, „VET COOP“, Karađorđeva 60, 78240 Čelinac, „VET COOP 2“, Rajka Dukića bb, 78230 Kneževi, zaprimljenom dana 10.6.2019. godine pod brojem: 01-26-7-009-1/19, na 55. (pedesetpetoj) sjednici održanoj dana 11.7.2019. godine, donijelo je

M I Š L J E N J E

Privredni subjekti veterinarske ambulante „Mim Coop“ d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića 44 a, 78000 Banja Luka, „Bl vet“ Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 173, 78000 Banja Luka, „Vet Medik“ Banja Luka, Meše Selimovića 8, 78000 Banja Luka, „Vet Health“ Banja Luka, Branka Popovića 186, 78000 Banja Luka, „Loko vet“ Banja Luka, Slobodana Kusturića 10, 78000 Banja Luka, „TRGOVET“ d.o.o. Gradiška, Dubrave 79, 78411 Dubrave, Gradiška, Veterinarska ambulanta sa apotekom Stojčić, Vida Nježića bb, 78430 Prnjavor, „Big-vet“ d.o.o., Branka Čopića 2, 78430 Prnjavor, „VET COOP“, Karađorđeva 60, 78240 Čelinac, „VET COOP 2“, Rajka Dukića bb, 78230 Kneževi (u daljem tekstu: Podnosioci zahtjeva) podnijeli su Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) Zahtjev za davanje mišljenja (u daljem tekstu: Zahtjev), zaprimljen dana 10.6.2019. godine, pod brojem: 01-26-7-009-1/19. U Zahtjevu navode činjenice o nelojalnoj konkurenциji koju vežu za obavljanje djelatnosti iz domena veterinarske medicine, kao i borbu za svoja prava pred Veterinarskom komorom Republike Srpske, Carice Milice 46, 78000 Banja Luka.

U Zahtjevu, Podnosioci zahtjeva navode slijedeće:

- Podnosioci Zahtjeva su vlasnici i rukovodioci 9 veterinarskih ustanova sa teritorije gradova Banja Luka, Gradiška i opština Prnjavor, Čelinac i Kneževi.
- Veterinarske ustanove kojima rukovode bave se pružanjem veterinarskih usluga dugi niz godina i zajedno zapošljavaju 27 doktora veterinarske medicine (od kojih je 1 doktor veterinarskih nauka, 6 specijalista veterinarske medicine). Pored njih zapošljavaju i 15 veterinarskih tehničara, 1 poljoprivrednog tehničara, 1 inženjera stočarstva i 3 ekonomski tehničara.
- I pored navedenog zapali su u veoma tešku situaciju, zbog spleteta okolnost na koje su pravovremeno, ali bezuspješno pokušali uticati. Nezadovoljstvo je rezultiralo upravo ovim dopisom, jer smatraju

da su oštećeni ponašanjem prvenstveno Veterinarske komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Veterinarska komora).

- Kao vetrinari, da bi imali mogućnost obavljati djelatnosti iz domena veterinarske medicine, obavezni smo biti članovi Veterinarske komore, plaćati mjesecnu članarinu koja iznosi 20,00 KM po vetrinaru, pohađati kontinuirane edukacije, za koje moramo plaćati kotizacije, putne troškove, smještaj i slično.
- Po isteku petogodišnjeg perioda koliko nam važi licenca, dužni smo priložiti certifikate o pohađanju edukacija kako bismo mogli obnoviti licencu i nastaviti obavljati svoju djelatnost. Svaku obnovu licence dodatno plaćamo Veterinarskoj komori 250,00 KM. Naglašavamo da svi mi, koji Vam se ovim putem obraćamo, svoje obaveze prema Veterinarskoj komori redovno servisiramo.
- Veterinarska komora kao krovna organizacija veterinarske struke, propisuje Cjenovnik veterinarskih usluga koji su sve veterinarske organizacije sa područja Republike Srpske u obavezi da poštuju. Neke od osnovnih uloga Veterinarske komore trebalo bi da budu zaštita interesa struke, članstva, kao i borba protiv nelojalne konkurenциje.
- Naime krajem 2017. godine na teritoriji Republike Srpske svoju aktivnost započinje Fondacija Dogs Trust, Gorica 61, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Fondacija) koja se bavi rješavanjem problema uličnih pasa metodom „uhvati-steriliši-pusti“.
- Do tada njihov rad je bio usmjeren prvo bitno na teritoriju Sarajeva, a kasnije i drugih gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, i moramo naglasiti da tamo nije bilo i ni danas nema sličnih problema.
- Princip rada Fondacije je da preko veterinarskih organizacija vrši sterilizaciju uličnih, a nakon smanjenja njihovog broja i vlasničkih pasa, a u cilju smanjenja populacije pasa koji bi eventualno mogli dosjeti na ulicu.
- Odabir veterinarskih organizacija koje će vršiti sterilizacije obavlja se tako što se sve veterinarske organizacije zainteresovane za ovaj projekat prijave, zatim izlazi komisija Fondacije koju čini lokalni koordinator i još 2 člana Fondacije koji dolaze u posjetu svakoj veterinarskoj organizaciji, gdje na licu mjesta vrše kontrolu ispunjenosti uslova za obavljanje ove vrste poslova.
- Nakon toga lokalni koordinatori Fondacije preuzimaju na sebe organizaciju pohađanja edukacija za osoblje svih veterinarskih organizacija koje su zadovoljile potrebne uslove, a koja se obavlja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.
- Pohađanje ovakve edukacije iz oblasti anesteziologije i hirurgije je obavezan uslov da bi veterinarska organizacija mogla vršiti sterilizacije pasa za Fondaciju. Nakon uspješno završene edukacije osoblja, veterinarske organizacije dobijaju mogućnost tj. dozvolu da obavljaju poslove sterilizacije uličnih pasa, po protokolu i dinamici koje određuje i finansira Fondacija.
- Naglašavamo da nisu sve veterinarske organizacije zainteresovane za ovaj posao, kao i to da svaka od naših organizacija u potpunosti ispunjava uslove za vršenje istih.
- Prilikom prijave naših organizacija za učešće u ovom programu, tj. na samom početku neki od nas su bili izloženi diskriminaciji od strane lokalnog koordinatora za našu regiju koji je i član Skupštine veterinarske komore Republike Srpske.

- Naime, desilo se da koordinator tendenciozno isključuje pomenutu organizaciju iz programa edukacije za obavljanje sterilizacija, iako su zaposlenici te organizacije začetnici tzv. male veterinarske prakse u našoj regiji, ali samim tim i direktna konkurenca veterinarskoj organizaciji čiji je vlasnik lokalni koordinator. Istovremeno na edukaciju se šalje osoblje veterinarskih organizacija koje u pogledu opremljenosti i edukovanosti nisu ni na približnom nivou kao naše.
- Sa sterilizacijom uličnih pasa počinje se u 2017. godini. Posebno naglašavamo da se u ovom trenutku niko od nas ne žali na ovakav odnos, iako smatramo da smo i ovdje nepravedno marginalizovani i oštećeni, jer i u pogledu kadra i uslova značajno premašujemo kvalitete većine organizacija koje dobijaju ovaj posao.
- Razlog zbog kojeg se tada ne žalimo je taj što se vrši sterilizacija samo uličnih pasa i što u tom trenutku ne osjećamo da je ugrožen naš osnovni izvor prihoda, a to je vršenje usluga vlasnicima kućnih ljubimaca.
- Naglašavamo da su se vrlo brzo po početku ovog rada u medijima pojavili članci o zloupotrebi ove akcije u smislu da su pojedine veterinarske organizacije sterilisale vlasničke pse, a protokolisali ih kao latalice. Iz toga razloga jedna je veterinarska ambulanta i izbačene iz projekta.
- Do najave ozbiljnih problema dolazi krajem 2017. godine, kada počinje priča o besplatnoj sterilizaciji vlasničkih pasa.
- Na samu najavu ovakvih aktivnosti obraćamo se Veterinarskoj komori, obavještavajući je da će ovo i ovakvo ponašanje stvoriti ozbiljne probleme u funkcionisanju veterinarske službe i da ćemo biti dovedeni u nepovoljan položaj. Istim dopisom obraćamo se i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kome pripada Resor za veterinarstvo, i tražimo da se ovaj problem shvati ozbiljno.
- Od Veterinarske komore ne dobijamo nikakav pisani odgovor, nego nas predsjednik Veterinarske komore gospodin Bošković Saša, inače također jedan od lokalnih koordinatora Fondacije, (što takođe smatramo vrstom sukoba interesa) poziva na razgovor u jedan od banjalučkih kafe barova gdje nas usmeno obavještava o tome da je u ovom slučaju Veterinarska komora nemoćna i da se obraćamo samoj Fondaciji. To i činimo u najkraćem roku, ali od njih dobijamo odgovor da se za sve eventualne probleme obratimo njihovim lokalnim koordinatorima.
- U međuvremenu počinje se sa programom besplatne sterilizacija vlasničkih pasa, koju prati ozbiljna medijska kampanja u svim medijima.
- Tada se po drugi put obraćamo Veterinarskoj komori dopisom koji takođe ne biva udostojen pisanog odgovora nego nam biva proslijeden dopis Fondacije u kome se izjašnjavaju da nisu u mogućnosti povećavati budžet za sterilizacije pasa.
- Posebno moramo napomenuti da ni u jednom našem obraćanju nismo tražili povećanje budžeta nego samo pravilnu i pravičnu raspodjelu postojećeg.
- Izrevoltirani ovakvim ponašanjem predsjednika Saše Boškovića insistirali smo na ponovnom sastanku. I nakon njegovog odugovlačenja, ali i našeg insistiranja sastanak se ipak održava, ovaj put u prostorijama Veterinarske komore, ali i ovaj put nam iznosi svoje ranije stavove da Veterinarska komora nije u mogućnosti da bilo kako utiče na ovaj slučaj i da se ponovo obratimo Fondaciji.

- Ovakav odgovor Predsjednika veterinarske komore gospodina Boškovića nismo smatrali zadovoljavajućim, te mu ovom prilikom iznosimo mišljenje da britanska Fondacija nije i nemože da bude institucija koja treba da štiti interes veterinar i veterinarske struke u Republici Srpskoj, nego da taj posao mora da obavlja Komora i da je između ostalog to razlog njenog postojanja. Gospodin Bošković ostaje čvrsto pri svom stavu, i savjetuje nam da se obratimo Izvršnom odboru veterinarske komore.
- U ovom novom dopisu tražimo da se Veterinarska komora eksplicitno izjasni o tome da li je obaveza Veterinarske komore da svoje članstvo smatra jednakim, da ga jednako štiti od nelojalne konkurenčije i da li se u konkretnom slučaju radi o nelojalnoj konkurenčiji, što mi smatramo da je slučaj.
- Kao i na prethodni, i na ovaj dopis dobijamo jedan uopšten odgovor u kome nije rečeno ništa i koji se narodski rečeno može nazvati „pranjem ruku“ od strane Veterinarske komore. U odgovoru se Veterinarska komora ni jednom riječju ne izjašnjava o pojmu nelojalne konkurenčije.
- Objasnjenje za ovakav naš stav nalazimo i činjenici da je Veterinarska komora, kao krovna organizacija veterinarske struke u Republici Srpskoj, ta koja određuje cijene veterinarskih usluga, i mi smo obavezni te cijene poštovati.
- U konkretnom slučaju dolazimo u situaciju da nam se vlasnik psa obrati i izrazi želju da steriliše svog kućnih ljubimaca što smo mu mi, po važećem Cjenovniku Veterinarske komore, dužni naplatiti 100,00- 150,00 KM, dok istu tu uslugu u organizaciji koja radi za Fondaciju dobija besplatno.
- Uz sterilizaciju njegov ljubimac biva obilježen mikročipom i dobija pasoš što je kod njih takođe besplatno, a mi tu uslugu moramo naplatiti 40,00-50,00 KM, a takođe dobija i besplatnu vakcinu protiv bjesnila, koju smo mi dužni naplatiti 15,00-20,00 KM.
- U konačnici dobijamo da bi za ove usluge svaki vlasnik u bilo kojoj od naših organizacija morao platiti, po cijenama koje su u skladu sa važećim Cjenovnikom veterinarskih usluga koji je odredila Veterinarska komora iznos od 155,00 do 220,00 KM, a u organizacijama koje rade za Fondaciju to dobija besplatno.
- Prije početka programa besplatne sterilizacije vlasničkih pasa svakodnevno smo vršili ovakve i slične hirurške zahvate, a sada smo u situaciji da nam se obim tog posla smanjio za 90% i da naši stalni i dugogodišnji pacijenti odlaze u druge veterinarske organizacije na sterilizacije iz prostog razloga što tamo uslugu dobijaju besplatno, a kod nas bi je morali platiti.
- Naravno da u ovoj situaciji u potpunosti razumijemo vlasnike koji se vode mišljju o uštedi novca, i da smatramo da smo oštećeni ovakvim ponašanjem Veterinarske komore, jer je egzistencija naših veterinarskih organizacija i zaposlenika ozbiljno ugrožena ili čak dovodena u pitanje, a istovremeno se vrši favorizovanje konkurentske organizacije, i to ne kvalitetom usluge nego njenim besplatnim vršenjem.
- Smatramo da se u ovom slučaju radi o nelojalnoj konkurenčiji odlučili smo da se obratimo Konkurenčijeskom vijeću kao, vrhovnom organu koji o ovome odlučuje, i da tražimo Vaše mišljenje o konkretnom slučaju, koje će nam odrediti pravac daljnje borbe za prava pred Veterinarskom komorom, za koju smatramo da nas je iznevjerila, da nije zaštitila interes struke, kao ni interes nas kao članova.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, broj 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakona) nadležno da daje mišljenje i preporuke o bilo kom aspektu konkurencije, po službenoj dužnosti ili na zahtjev državnog organa, privrednog subjekta ili društva.

Podnosioci Zahtjeva u svojim navodima ističu da se u konkretnom slučaju radi o nelojalnoj konkurenciji, pojmu koji nije reguliran Zakonom. Članom 50. Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine broj 40/10 i 79/17) (u daljem tekstu: Zakon o unutrašnjoj trgovini), nelojalna konkurenca je definisana kao nedopušteno trgovanje kojim se radi tržišnog nadmetanja povređuju trgovачki običaji i praksa. Nadalje, članom 51. Zakona o unutrašnjoj trgovini su taksativno nabrojane radnje koje se smatraju, nedopuštenim trgovanjem, odnosno nelojalnom konkurenjom. Također, članovima 58. i 59. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/2007, 52/2011, 67/2013 i 106/2015) na identičan način je reguliran pojam nelojalne konkurenije.

Član 9. stav (1) Zakona propisuje da privredni subjekat ima dominantan položaj na relevantnom tržištu roba ili usluga, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u značajnoj mjeri nezavisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, potrošača ili dobavljača, također uzimajući u obzir udio tog privrednog subjekta na tržištu, učešće koje na tom tržištu imaju njegovi konkurenti, kao i pravne i druge zapreke za ulazak drugih privrednih subjekata na tržište. Članom 10. Zakona definirani su oblici zloupotrebe dominantnog položaja.

Član 4. stav (1) Zakona određuje da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurenije na relevantnom tržištu, a koji se odnose na: direktno ili indirektno utvrđivanje kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovачkih uslova, ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja, podjelu tržišta snabdijevanja, primjenu različitih uslova na identične transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkureniju i zaključivanje takvih sporazuma kojima se druga strana uslovjava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetnim sporazumom.

Nakon, analize navedenih činjenica iz Zahtjeva, kao i odredbi Zakona, Konkurencijsko vijeće ističe da nije nadležno za postupanje kada su u pitanju radnje koje se definišu kao nelojalna konkurenca. Međutim, ukoliko smatrati da se ovom slučaju radi o zabranjenim konkurencijskim djelovanjima iz člana 4. i člana 10. Zakona, možete podnijeti Zahtjev za pokretanje postupka u smislu člana 27. stav (1) i stav (3) Zakona.

Ovo mišljenje je dato isključivo na osnovu podataka navedenih u Zahtjevu, te ukoliko dati podaci odstupaju od stvarnog činjeničnog stanja, ovo mišljenje se ne može primijeniti.

Predsjednica
mr. Arijana Regoda-Dražić